



CG FUDBAL

SLUŽBENI GLASNIK FUDBALSKEGA SAVEZA CRNE GORE

Broj: 28

Godina: XI

Podgorica, 02.08.2016.

SADRŽAJ

	Naslov	Strana
1	Propozicije Omladinske i Kadetske fudbalske lige Crne Gore za takmičarsku sezonu 2016/2017	2
2	Registracija igrača	12

Na osnovu člana 37 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Odbor za hitna pitanja FSCG, na sjednici održanoj 02.08.2016. godine, donio je:

PROPOZICIJE
Omladinske i Kadetske fudbalske lige Crne Gore
za takmičarsku sezonu 2016/2017.

Član 1

Na osnovu Odluke o sistemu stalnih takmičenja FSCG, Omladinska i Kadetska liga Crne Gore su jedinstvene i održavaju se sa po 18 ekipa, i to

OMLADINSKA LIGA

- 1.FK "Mladost"-Podgorica,
- 2.FK "Budućnost"-Podgorica,
- 3.FK "Grbalj"- Radanovići,,
- 4.FK "Sutjeska "-Nikšić,
- 5.FK "Zeta"- Golubovci,
- 6.FK "Kom"-Podgorica,
- 7.FK "Dečić"-Tuzi,
- 8.FK "Jedinstvo"-Bijelo Polje,
- 9.FK "Lovćen"-Cetinje,
- 10.FK "Jezero"-Berane,
- 11.FK "Iskra"-Danilovgrad,
- 12.FK "Bokelj"-Kotor
- 13.FK "Bratstvo"-Ljajkovići,
- 14.FK "Ibar"-Rožaje,
- 15.FK "Rudar"-Pljevlja,
- 16.FK "Petrovac"-Petrovac,
- 17.FK "Grafičar"-Podgorica,
- 18.FK "Čelik "-Nikšić .

KADETSKA LIGA

- 1.FK "Sutjeska"-Nikšić,
- 2.FK "Budućnost"-Podgorica,
- 3.FK "Zeta"-Golubovci,
- 4.FK " Mladost"-Podgorica,
- 5.FK "Jedinstvo" -Bijelo Polje,
- 6.FK "Grbalj"-Radanovići,
- 7.FK "Petrovac"-Petrovac,
- 8.FK "Lovćen"-Cetinje,
- 9.FK "Rudar"-Pljevlja,
- 10.FK "Mornar"-Bar,
- 11.FK "Igalo"-Igalo,
- 12.FK "Radnički"-Berane,
- 13.FK "Berane"-Berane,
- 14.FK "Dečić"-Tuzi,
- 15.FK "Cetinje"-Cetinje,
- 16.FK "Bokelj"-Kotor,
- 17.FK "Iskra"-Danilovgrad,
- 18.FK "Ontrant-Olympic"-Ulcinj.

Član 2

Klubovi čije ekipe učestvuju u takmičenju u Omladinskoj i Kadetskoj ligi Crne Gore, moraju ispunjavati sledeće uslove:

- da ima obezbijeđen travnati ili plastični fudbalski teren propisanih dimenzija, primljen od Komisije za takmičenje FSCG,
- da je teren ograđen ogradom visine **1,7 metara** kojom se igralište odvaja od publike,
- da ima svlačionicu za gostujuću ekipu, domaću ekipu, sudije,
- da ima kupatilo za gostujuće igrače, domaće igrače i sudije sa propisanim uređajima,
- da ima sanitarne prostorije odvojene za gostujuću ekipu, domaću ekipu i sudije,
- da ima službenu prostoriju za pravljenje zapisnika, da se sve prostorije nalaze neposredno pored terena, najdalje 30 metara od terena,
- da na igralištu ima kabine za gostujuću ekipu, domaću ekipu i delegata,
- da ima fudbalske trenere licencirane shodno propisima FSCG.

Klub je obavezan, ako su njegove prostorije udaljene više od 30 metara od terena, da preduzme mjere koje će obezbijediti nesmetan prolaz igrača i službenih lica do terena i nazad.

Član 3

Ispunjavanje uslova utvrđuje Komisija za takmičenje FSCG (u daljem tekstu : Komisija) uvidom na lice mjesta, najkasnije 15 dana prije početka takmičenja.

Klub je dužan dati sve dokaze o ispunjavanju potrebnih uslova.

Klub je dužan obezbijediti teren i prateće objekte u skladu sa Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSCG i Pravilnikom o bezbjednosti FSCG i da o tome obavijesti Komisiju.

Komisija zapisnički konstatuje nedostatke u pogledu ispunjavanja uslova i određuju rok za otklanjanje. Nedostaci se moraju otkloniti najkasnije 10 dana prije početka takmičenja.

Ako se nedostaci ne otkloni u ostavljenom roku, Komisija donosi Odluku o nepogodnosti terena za odigravanje utakmica.

Član 4

Takmičenjem u Omladinskoj i Kadetskoj ligi Crne Gore rukovodi Komisija.

Član 5

Takmičarski brojevi izvlače se žrijebom na zajedničkoj sjednici Komisije i predstavnika klubova.

Žrijeb je dirigovan samo u slučaju kada više klubova iz istog mjesta koriste isti teren, odnosno kada Komisija ocijeni da za to postoje posebni razlozi.

Član 6

Klub organizuje utakmicu u skladu sa zakonom, Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSCG i ovim Propozicijama.

Član 7

Takmičenja se odvijaju u dvije faze i to: jesenji dio preliminarne faza i prolječni dio-finalna faza.

Član 8

Kalendar takmičenja utvrđuje Komisija u skladu sa odgovarajućim odredbama Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG.

Član 9

Utakmice se po pravilu igraju subotom inedjeljom. Komisija može odrediti da se utakmice igraju i drugim danima.

Član 10

Vrijeme početka utakmica određuje Komisija, vodeći računa o mjesnim vremenskim prilikama.

Sve utakmice tri posljednja kola moraju se igrati istoga dana, i u isto vrijeme.

Ako dva kluba koriste isti teren onda slabije plasirani mora da obezbijedi drugi teren za odigravanje utakmice.

Ako su klubovi koji koriste isti teren, u zadnja tri kola domaćini dva puta, onda drugi teren prvo mora da obezbijedi bolje plasirani klub, a za drugu utakmicu to je u obavezi da uradi slabije plasirani klub.

Za ostale utakmice Komisija može odobriti da se igraju u drugo vrijeme.

Član 11

Ako glavni sudija odluči da se utakmica ne može odigrati zbog loših vremenskih uslova ili nepogodnosti terena za igru, utakmica se odlaže. Komisija određuje novi termin i mjesto odigravanja utakmice.

Član 12

Ako se utakmica ne može odigrati zbog vanrednih okolnosti (nevrijeme, zemljotres, epidemija, poplava i sl.) Komisija odlaže utakmicu, i određuje novi termin i mjesto odigravanja utakmice.

Ako je utakmica prekinuta iz opravdanih razloga, o čemu odlučuje sudija utakmice, a ne postoji uslov da se nastavi, prekinuta utakmica će se nastaviti i odigrati po mogućnosti u roku od 24 časa, uz odobrenje Komisije.

DUŽNOSTI KLUBOVA

Član 13

Klub domaćin je obavezan da prije početka utakmice isplati troškove delegatu i sudijama na osnovu podnijetih naloga. U suprotnom, utakmica se neće odigrati i biće registrovana službenim rezultatom 3:0 pff za gostujuću ekipa.

Neispunjavanje finansijskih obaveza iz prethodnog stava povlači disciplinsku odgovornost sve do suspenzije kluba. Suspendovani klub ne može učestvovati u takmičenju.

Član 14

Ekipe na jednoj utakmici ne mogu nastupati u sportskoj opremi iste boje.

Ako je sportska oprema ekipa iste ili slične boje, opremu će promijeniti gostujuća ekipa.

Ako gostujuća ekipa nema rezervnu sportsku opremu, u obezbjeđivanju iste pomoći će joj klub domaćin.

Klub gost je dužan 24 sata prije utakmice, da sazna od kluba domaćina, boju sportske opreme u kojoj će domaća ekipa nastupiti.

Član 15

Na 60 minutaprije početka odigravanja utakmice, zvanični predstavnici klubova stavljaju na uvid delegatu COMET ID karticei spisak igrača koji nastupaju. Potrebno je priložiti licence za predstavnike klubova, trenere, ljekare i fizioterapeute.

Član 16

Klub domaćin je obavezan da delegatu i sudiji utakmice obezbijedi računar sa pristupom internetu.

U prostorijama gdje se sačinjava zapisnik mogu biti prisutna samo ovlaštena lica.

Bliža uputstva o sačinjavanju zapisnika i dužnosti predstavnika ekipa i delegata donosi Komisija

Član 17

Klub domaćin dužan je da preduzme sve potrebne mjere za obezbjeđenje delegata, sudija i gostujućih ekipa prije, u toku i po završetku utakmice, sve do napuštanja terena, odnosno mjesta gdje se utakmica igra.

Klub domaćin je obavezan da na jarbolu istakne: državnu zastavu Crne Gore, zastavu FSCG i klupsku zastavu, ako je ima.

Klub domaćin je dužan da za vrijeme održavanja utakmice obezbijedi redarsku službu, ljekara, fizioterapeuta, kola hitne pomoći ili dežurno putničko voilo za prevoz povrijeđenog igrača do medicinske ustanove

Klub domaćin dužan je da obezbijedi prisustvo policije ili ovlaštenog subjekta koji obavlja poslovima fizičke zaštite imovine i lica.

Klub domaćin je obavezan da ima sva službena lica koja su licencirana.

Ako klub domaćin nije izvršio bilo koju obavezu iz prethodnih stavova, utakmica se neće odigrati, a Komisija za takmičenje će ovu utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0 za gostujuću ekipu. Klub podliježe disciplinskoj odgovornosti prema odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG, a disciplinska mjera se odnosi na seniorsku ekipu tog kluba.

Klub gost je obavezan da ima licenciranog predstavnika i licenciranog trenera.

U slučaju da gostujući klub nema licenciranog predstavnika ili licenciranog trenera disciplinski je odgovoran prema odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG, a disciplinska mjera se odnosi na seniorsku ekipu tog kluba.

Član 18

Klub je dužan da vodi evidenciju javnih opomena izrečenih na prvenstvenim utakmicama, odvojeno od opomena na Kup utakmicama.

Klub koji uvede igrača koji nije izdržao automatsku sankciju zabrane igranja jedne utakmice, disciplinski je odgovoran shodno odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Komisija će na osnovu žalbe na nastup igrača koji ima zabranu igranja jedne utakmice zbog javnih opomena utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0, ako protivnik nije postigao bolji rezultat.

Zabranu igranja jedne utakmice igrač izdržava na prvoj utakmici narednog dijela prvenstva, ako nije mogla biti izdržana u tekućem dijelu takmičenja.

Član 19

Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica u igralištu pored terena i u kabinama, mogu se nalaziti slijedeća lica:

-rezervni igrači u sportskoj opremi (ukupno sedam)

-trener

-pomoćni trener

-fizioterapeut

-ljekar

-predstavnik kluba

-organi bezbjednosti,

-lica u invalidskim kolicima bez pratilaca,

-delegat utakmice,

-fotoreporteri,
-sakupljači lopti u adekvatnoj opremi.

Sva ostala lica bez ovlaštenja moraju se nalaziti van ograde ili na tribinama.

Član 20

Prije početka prvenstva, svaki klub je dužan da licencira: trenera, pomoćnog trenera, ljekara, fizioterapeuta i ovlaštene predstavnike.

Klub koji nema sva službena lica na utakmici disciplinski je odgovoran.

PRAVO NASTUPA

Član 21

Na utakmicama Omladinske lige pravo nastupa imaju igrači koji su rođeni 1998. godine i mlađi.

Na Kup utakmicama omladinskih ekipa pravo nastupa imaju igrači koji su rođeni 1998. godine i mlađi.

Na utakmicama Kadetske pravo nastupa imaju svi igrači koji su rođeni 2000. godine i mlađi.

Na Kup utakmicama kadetskih ekipa pravo nastupa imaju igrači koji su rođeni 2000. godine i mlađi.

U zapisnik utakmice može se unijeti najviše 18 igrača.

Član 22

Na utakmici koja je u nadležnosti FSCG (prvenstvena ili kup) jedna ekipa može izvršiti najviše 5 (pet) izmjena igrača.

Član 23

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti unosi se u COMET.

Igrač koji nastupa mora imati dokaz o izvršenom zdravstvenom pregledu, kojim je oglašen sposobnim.

Dokaz o izvršenom zdravstvenom pregledu za igrače mlađe od 16 godina važi 4 mjeseca, a za ostale 6 mjeseci.

Izuzetno, dokaz o izvršenom zdravstvenom pregledu, može se dostaviti neposredno prije odigravanja utakmice.

DELEGAT UTAKMICE

Član 24

Za svaku utakmicu prvenstva Omladinske i Kadetske fudbalske lige Komisija za takmičenje određuje delegata koji ima rukovodeću i nadzornu funkciju na utakmici.

Delegat je obavezan je da sačini kompletan izvještaj sa utakmice odmah po završetku iste u prisustvu ovlašćenih lica oba kluba.

U slučaju potrebe, Komisija može od službenih lica zatražiti posebne pisane izvještaje.

Ako delegat ne dođe na utakmicu, dužnost delegata obaviće glavni sudija utakmice.

Komisija uz saglasnost IO FSCG donosi bliža uputstva o dužnosti i pravima delegata.

SUDIJE UTAKMICE

Član 25

Utakmice Omladinke i Kadetske fudbalske lige po mogu suditi samo aktivne i ispitane sudije koji su članovi udruženja sudija FSCG, i koji se nalaze listi sudija FSCG.

Sudije određuje Sudijska komisija FSCG.

Član 26

Ako određeni sudija ne dođe na utakmicu, njegovu dužnost preuzima prvi pomoćni sudija, a dužnost prvog pomoćnika preuzima drugi pomoćni sudija. Drugog pomoćnog sudiju određuje sudija utakmice od prisutnih ispitanih sudija iz publike. Ako se drugi pomoćni sudija ne može odrediti na ovaj način, utakmica se neće odigrati.

Ako na utakmicu ne dođu određene pomoćne sudije, sudija će, uz pisanu saglasnost klubova u prisustvu delegata, odrediti pomoćnike iz publike, koji se nalaze na nekoj od lista sudija FSCG. U suprotnom utakmica se neće odigrati.

Ako u toku trajanja utakmice sudiji ili pomoćnom sudiji pozli ili nastupe drugi razlozi zbog kojih ne može da nastavi suđenje, dužnost sudije preuzima prvi pomoćni sudija, njegovo mjesto zauzima drugi pomoćni sudija, dok će dužnost drugog pomoćnog sudije obavljati prisutni ispitani sudija kojeg odredi sudija utakmice.

Član 27

Sudija je dužan da u slučaju isključenja igrača unese u zapisnik razloge isključenja. Sudije su dužne da u zapisnik utakmice unesu pismenu prijavu protiv igrača, funkcionera, stručnih i tehničkih rukovodilaca zbog prestupa i propusta izvršenih prije, za vrijeme i poslije utakmice kako bi delegat mogao da sprovede postupak uzimanja potrebnih pismenih izjava u vezi sa prijavom. Sudija je dužan pročitati zapisnik sa utakmice prije potpisivanja zapisnika i provjeriti opomene, isključenja, pogotke, izmjene kao i sadržaj istog.

OCJENA POGODNOSTI TERENA ZA IGRU

Član 28

Utakmice se mogu igrati samo na terenu koji je pogodan za igru. Pogodnost terena utvrđuje se u prisustvu kapitena oba kluba i to u vrijeme koje je službeno određeno za početak utakmice.

Glavni sudija odlučuje da li je teren pogodan za igru (zbog nevremena ili nečeg drugog što se tretira kao viša sila).

Glavni sudija i delegat obavezni su da u zapisnik unesu odluku o nepogodnosti terena. Sudija i delegat o nepogodnosti terena telefonom obavještavaju Komisiju.

REGISTRACIJA UTAKMICE

Član 29

Odigrane utakmice Komisija registruje u roku od 5 dana od njihovog odigravanja.

Ako je na utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžava se do donošenja odluke o žalbi, odnosno do pravosnažnosti te odluke.

Jednom registrovana utakmica ne može biti poništena ako je prvostepena odluka postala pravosnažna a drugostepena odluka konačna, izuzev u postupku za zaštitu Pravilnika o fudbalskim takmičenjima.

REGISTRACIJA UTAKMICE SLUŽBENIM REZULTATOM

Član 30

Odluku o registraciji utakmice službenim rezultatom 3:0 donosi Komisija u skladu sa odredbama Pravilnika o fudbalskim takmičenjima i ovim Propozicijama.

Član 31

Smatra se, da je klub odustao od takmičenja, ako svojom krivicom nije odigrao dvije utakmice u toku takmičenja u istoj takmičarskoj sezoni, a iste su registrovane službenim rezultatom 3:0 (Pff).

Član 32

Klubu čija ekipa, u toku prvenstva, odustane od takmičenja u Omladinskoj ili Kadetskoj ligi, biće izrečene disciplinske mjere u skladu sa Disciplinskim pravilnikom FSCG.

ŽALBE

Član 33

O registraciji utakmice može se rješavati samo na osnovu žalbe oštećenog kluba.

Pod oštećenim klubom u smislu prethodnog stava podrazumijeva se svaki klub koji je oštećen rezultatom utakmice na koju se ulaže žalba.

Žalbe se podnose Komisiji koja ih rješava u prvom stepenu.

Žalba na odigranu utakmicu, po svim osnovama, mora se dostaviti Komisiji u roku od **dva** dana od dana odigravanja utakmice u dva primjerka, sa dokazom uplati propisane takse u iznosu prema odluci IO FSCG, u korist žiro računa FSCG broj **530-13676-16**, uz naznaku – taksa na žalbu.

Član 34

Neblagovremena, neobrazložene, netaksirana ili nedovoljno taksirana žalba se odbacuje, a utakmica se registruje postignuekipa rezultatom.

Član 35

Odluku po žalbi Komisija za takmičenje donosi najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema.

O žalbama na utakmice poslednja tri kola, odluka se donosi najkasnije u roku od **7 dana od dana prijema**

Primjerak Odluke po žalbi dostavlja se klubu u roku od 3 dana od dana donošenja.

Član 36

Žalba na odluku Komisije podnosi se Komisiji za žalbe FSCG u roku od **8 dana** od prijema prvostepene odluke, odnosno u roku od **3 dana** na odluke o utakmicama tri poslednja kola, uz uplatu takse prema odluci IO FSCG u korist žiro računa FSCG.

Komisija za žalbe FSCG odluku mora donijeti u roku od **10 dana**, odnosno u roku od **3 dana** ako se radi o utakmicama tri poslednja kola.

Član 37

Ako se žalba uvaži taksa se vraća podnosiocu žalbe.

Član 38

Pri ocjeni blagovremenosti žalbe uzima se u obzir datum poštanskog žiga preporučenog pisma i novčane uplatnice.

DISCIPLINSKE ODREDBE

Član 39

O disciplinskim prekršajima koje u ovom takmičenju izvrše klubovi i njihovi igrači, funkcioneri, stručni i tehnički rukovodioci odlučuje Disciplinska komisija FSCG.

Član 40

Isključeni igrači se po završetku utakmice moraju javiti delegatu radi davanja izjave, sa navodima razloga isključenja i to u prisustvu zvaničnih lica utakmice.

Član 41

Za svaku javnu opomenu klub je dužan uplatiti novčani iznos od 5 € u korist žiro računa FSCG.

Član 42

Klubovi su obavezni da dugovanja prema FSCG nastala po osnovu neprisustvovanja službenih klupskih lica na utakmicama izmirivati poslije svaka odigrana četiri kola na žiro račun FSCG. Pored navedenog podrazumijevaju se i ostale kazne prema troškovniku o takmičenju.

U slučaju nepoštovanja gore navedenog slijedi automatska suspenzija.

Član 43

Automatska sankcija zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice nastaje poslije dodijeljene treće, šeste, osme i desete javne opomene (žuti karton), a nakon toga, poslije svake dodijeljene javne opomene (žuti karton) koju igrač dobije na prvenstvenim utakmicama u toku jedne takmičarske sezone.

Igrač koji dobije javnu opomenu na poslednjoj prvenstvenoj utakmici jedne takmičarske sezone, zbog koje mora pauzirati, automatsku sankciju zabrane igranja jedne utakmice izdržava samo na prvoj narednoj prvenstvenoj utakmici u slijedećoj takmičarskoj godini, bez obzira na rang u kojem se takmiči klub za koji igra.

SISTEM TAKMIČENJA I UTVRĐIVANJE PLASMANA

Član 44

Takmičenje u Omladinskoj i Kadetskoj ligi Crne Gore se odvija u dvije faze: **preliminarna faza (jesenji dio)** i **finalna faza (prolječni dio)**

Za svaku odigranu utakmicu u takmičenju dobijaju se bodovi u zavisnosti od postignutog rezultata: 3 boda za pobjedu; 1 bod za neriješeni rezultat; 0 bodova za izgubljenu utakmicu

a. Preliminarna faza

Član 45

Preliminarna faza se igra po jednostrukom bod sistemu(svaka ekipa igra sa ostalim ekipama jednu utakmicu - 17 kola). Domaćinstva određuje Komisijažrijebom prije početka takmičenja.

Uspostavljanje tabele vrši se prema broju osvojenih bodova.

Za uspostavljanje tabele poslije pojedinih kola takmičenja u toku preliminarne faze u slučaju da isti broj bodova osvoje dvije ili više ekipa, primjenjuju se sljedeći principi:

- veća gol razlika između postignutih i primljenih golova;
- ako je jednaka gol razlika –veći broj postignutih golova;

Član 46

O redosljedu ekipa po završetku preliminarne faze, odlučuju sledeći principi:

U takmičenjima Omladinske i Kadetske lige raspored na tabeli od 1. do 18. mjesta poslije odigranih 17. kola preliminarne faze određuju se prema broju osvojenih bodova.

U slučaju da poslije preliminarne faze dvije ili više ekipa imaju isti broj bodova, o zauzetom mjestu odlučuju:

Za dvije ekipe,

- broj osvojenih bodova na utakmicama između te dvije ekipe,
- bolja gol razlika na svim utakmicama u preliminarnoj fazi,
- ako je i dalje isto stanje, veći broj golova postignutih na svim utakmicama u preliminarnoj fazi,
- ako je i dalje isto stanje, odlučuje se žrijebom koji će izvršiti Komisija.

Za više od dvije ekipe,

- broj osvojenih bodova na utakmicama između tih ekipa ,
- ako je jednak broj bodova, bolja gol razlika između postignutih i primljenih golova na utakmicama između tih ekipa,
- ako je i dalje isto stanje, veći broj golova postignutih na utakmicama između tih ekipa,
- ako je i dalje isto stanje, bolja gol razlika na svim utakmicama u preliminarnoj fazi,
- ako je i dalje isto stanje, veći broj golova postignutih na svim utakmicama u preliminarnoj fazi,
- ako je i dalje isto stanje, odlučuje se žrijebom koji će izvršiti Komisija.

Član 47

Poslije formiranja tabele od 1. do 18. mjesta po završetku preliminarne faze, a prije početka finalne faze, ekipama će biti priznata polovina dobijenih bodova u preliminarnoj fazi (na primjer 24 boda u preliminarnoj fazi = 12 bodova prije finalne faze). U slučaju dobijanja neparnog broja bodova u preliminarnoj fazi, ekipama će biti priznata polovina dobijenih bodova u preliminarnoj fazi sa zaokruženjem na više za 0,5 bodova (na primjer 25 bodova u preliminarnoj fazi =12,5 bodova + 0,5 bodova =13 bodova prije finalne faze).

Član 48

Po završetku preliminarne faze ekipe će biti podijeljeni u dvije grupe : „A” i „B”, u kojima će nastupati sledeći ekipe:

- grupa „A” – ekipe od 1-8 mjesta
- grupa „B”- ekipe od 9-18 mjesta

b. Finalna faza

U finalnoj fazi u grupama se igra po dvostrukom bod sistemu. Raspored odigravanja utakmica se utvrđuje Bergerovom tablicom, a ekipe dobijaju takmičarske brojeve shodno plasmanu iz preliminarne faze.

Član 49

U slučaju da poslije preliminarnе faze i podjele bodova u skladu sa principima iz člana 47, na početku, u toku, kao i na kraju finalne faze, prilikom formiranja tabele i utvrđivanja konačne tabele, dvije ili više ekipa imaju isti broj bodova, o zauzetom mjestu odlučuju:

Za dvije ekipe,

- broj ostvarenih bodova u preliminarnoj fazi,
- broj ostvarenih bodova na utakmicama između tih ekipa, odigranim u preliminarnoj fazi,
- ako je i dalje isto stanje-bolja gol razlika na svim utakmicama u cijelom ciklusu odnosno takmičenja,
- ako je i dalje isto stanje, veći broj golova postignutih u gostima na svim utakmicama u cijelom ciklusu odnosno takmičenja,
- ako je i dalje isto stanje- nadležni takmičarski organ **žrijebom** će odrediti poredak na tabeli.

Za više od dvije ekipe,

- broj ostvarenih bodova u preliminarnoj fazi,
- broj ostvarenih bodova na utakmicama između tih ekipa, odigranim u preliminarnoj fazi,
- ako je jednak broj bodova – bolja gol razlika na utakmicama između tih ekipa, odigranim u preliminarnoj fazi,
- ako je jednak broj bodova- bolja gol razlika između postignutih i primljenih golova na svim utakmicama u preliminarnoj fazi,
- ako je i dalje isto stanje-bolja gol razlika na svim utakmicama u cijelom ciklusu odnosno takmičenja,
- ako je i dalje isto stanje –veći broj postignutih golova na svim utakmicama u cijelom ciklusu odnosno takmičenja,
- ako je i dalje isto stanje- nadležni takmičarski organ **žrijebom** će odrediti poredak na tabeli.

Član 51

Prvoplasirane ekipe Omladinske i Kadetske lige dobijaju pehare FSCG.

Omladinsku ili Kadetsku ligu napuštaju ekipe klubova koji su na osnovu plasmana seniora izgubili status drugoligaša.

Novi članovi Omladinske ili Kadetske lige su ekipe klubova koji su na osnovu plasmana seniora stekli status drugoligaša.

Član 52

O primjeni ovih Propozicija stara se Komisija.

Član 53

Tumačenje ovih Propozicija je u nadležnosti IO FSCG, a sve što nije regulisano u njima, tumačiće se na osnovu Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG.

Član 54

Ove Propozicije stupaju na snagu danom objavljivanja "CG Fudbal".

FUDBALSKI SAVEZ SREDNJE REGIJE - PODGORICA**Sjednica održana 29.07.2016. godine****REGISTRACIJA IGRAČA**

FK „Dečić“ – Tuzi: Yevgen Radionov br.pasoša: ER757044 /Ukraina/, Jevrić Nemanja br.pasoša: 011495459 /Srbija/, Marquez Rodrigo Hernando br.pasoša AAC893698 /Argentina/ po osnovu člana 36/11.

FK „Grafičar“ – Podgorica: Marquez Rodrigo Hernando br.pasoša AAC893698 /FK Dečić/ po osnovu člana 36/10, Bošković Nikola JMB: 2704995210023 /FK Cetinje/, Ivanović Nikola JMB: 1912997211017 /FK Bratstvo/, Jovović Stefan JMB: 0203996210012 /FK Kom/, Gajević Bojan JMB: 2906997211010 /FK Zeta/, Đukanović Mitar JMB: 0602999211011 /FK Petrovac/ po osnovu člana 36/2, Boljević Miloš JMB: 1202992213006 po osnovu člana 37/1.

FK „Kom“ – Podgorica: Kažić Marko JMB: 1611995210021/FK Mornar/, Bojanić Filip JMB: 2904003211030, Otašević Ognjen JMB: 2003999211026, Dedić Janko JMB: 0701003211027, Rabrenović Pavle JMB: 0312999211013, Globarević Lazar JMB: 1501999211006 /FK Mladost/, Dedić Radoš JMB: 1705993210029 /FK Dečić/, Savković Pavle JMB: 1508999250014 /FK Budućnost/, Veljić Bogdan JMB: 1901004211023 /FK Fudbalino/, Špadijer Marko JMB: 2307004211001 /FK Winner/, Kažić Aleksa JMB: 1605004211009 /FK Arena/, Vukotić Petar JMB: 0706004211030 /FK Zabjelo/, Savković Filip JMB: 0402004211023, Popović Relja JMB: 2702004211032, Lalović Andrija JMB: 1903004211018, Knežević Matija JMB: 0802004211013, Racković Vuk JMB: 1911004211002, Šćepanović Stefan JMB: 0506004211007, Kovačević Ilija JMB: 2210004211024, Popović Luka JMB: 2702004211024, Raičković Miloš JMB: 0312004211024, Begović Nikola JMB: 2812004211016, Marojević Luka JMB: 1608004211024, Knežević Lazar JMB: 2410004211058, Perišić Ivan JMB: 2905004260503 /FK Venom/ po osnovu člana 36/2.

FK „Budućnost“ – Podgorica: Radusinović Vojislav JMB: 1302998211077 /FK Petrovac/, Vukašinović Uroš JMB: 2401998230014 /FK Igalo/, Vukčević Filip JMB: 2411998211015 /FK Bratstvo/, Spahić Đordije JMB: 1106999211042, Klikovac Vasilije JMB: 2505999211048, Vujošević Ognjen JMB: 2310999211050, Prelević Matija JMB: 2408002250027, Mučić Dino JMB: 1306000211023 /FK Mladost/, Pejović Lazar JMB: 1302003211029 /FK Poletarac/ po osnovu člana 36/2.

UGOVOR O PROFESIONALNOM IGRANJU

FK „Dečić“ – Tuzi i igrač Yevgen Radionov br.pasoša: ER757044 su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 30.05.2017.g.

FK „Dečić“ – Tuzi i igrač Jevrić Nemanja br.pasoša: 011495459 su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 30.05.2017.g.

FK „Dečić“ – Tuzi i igrač Marquez Rodrigo Hernando br.pasoša AAC893698 su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 30.05.2017.g.

SPORAZUM O USTUPANJU IGRAČA

FK „Dečić“ – Tuzi, FK „Radnički“ – Berane i igrači Yevgen Radionov br.pasoša: ER757044, Jevrić Nemanja br.pasoša: 011495459 su potpisali Sporazum o ustupanju igrača do 30.05.2017.g.

FK „Dečić“ – Tuzi, FK „Gračar“ – Podgorica i igrač Marquez Rodrigo Hernando br.pasoša AAC893698 su potpisali Sporazum o ustupanju igrača do 30.05.2017.g.

SPORAZUM O DVOJNOJ REGISTRACIJI

FK „Budućnost“ – Podgorica, FK „Cetinje“ – Cetinje i igrač Sekulić Balša JMB: 1006998250015, su potpisali Sporazum o dvojnoj registraciji igrača do 10.12.2016.g.

FK „Zeta“ – Golubovci, FK „Bratstvo“ – Ljajkovići i igrači Knežević Stefan JMB: 0705997211085, Popović Miloš JMB: 0512996210015, Šišević Vojislav JMB: 2811997211001, Vukčević Stefan JMB: 1104997211034, Škrijelj Demir JMB: 1007997273018, Đukić Božidar JMB: 2509997211003, Pešukić Periša JMB: 0712997211006 su potpisali Sporazum o dvojnoj registraciji do 30.05.2017.g.

Sjednica održana 01.08.2016. godine

REGISTRACIJA IGRAČA

FK „Kom“ – Podgorica: Nishikawa Shodei br.pasoša: MU1874068 /FK Berane/, Milošević Stefan JMB: 2306996210021 /FK Lovćen/ po osnovu člana 36/10.

FK „Bratstvo“ – Ljajkovići: Raičković Aleksandar JMB: 1704997211066, Radičević Filip JMB: 3005998211045, Raičević Dražen JMB: 0106997211033, Sekulić Davor JMB: 1402997214492, Kaluđerović Danilo JMB: 2804997211005, Peličić Zoran JMB: 3006997211072, Zlatičanin željko JMB: 0706997222555, Miranović Đorđe JMB: 2709001211025 /FK Zeta/, Gogić Lazar JMB: 1904997211006, Vukičević Nemanja JMB: 1109997710199, Radonjić Vladimir JMB: 0606998211005, manojlović vojini JMB: 1409998250012 /FK Mladost/, Filipović Filip JMB: 2901997250057, Prelević Luka JMB: 2907997211017 /FK Budućnost, Raičević Igor JMB: 1106996210045, Averić Ablah JMB: 3006995210028, Sekulić Marko JMB: 0302996250012, Ljuljanović Emir JMB: 1006996211519 /FK Gračar/, Stijepović Vuk JMB: 2708996210022 /FK Ribnica/, Pejović Bojan JMB: 0712999250017 /FK Iskra/ po osnovu člana 36/2.

UGOVOR O PROFESIONALNOM IGRANJU

FK „Sutjeska“ – Nikšić i igrač Božović Draško JMB: 3006988212988 su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 30.06.2017.g.

FK „Sutjeska“ – Nikšić i igrač Mićunović Ivan JMB: 2202000260044 su potpisali Stipendijski ugovor o igranju do 01.08.2019.g.

REGISTRACIJA IGRAČA

FK „Sutjeska“ – Nikšić: Mirković Jovan JMB: 3008001260520, Bulajić Sava JMB: 0401001260507, Sekulić Dejan JMB: 2402001260500, Šofranac Danilo JMB: 2103001260503 /FK Anderba/, Čorović Nikola JMB: 1112000260521 /FK Nikšić/, Aničić Petar JMB: 1207004260519 /FK Župa/ po osnovu člana 36/2.

FK „Iskra“ – Danilovgrad: Radonjić Jovan JMB: 0501998211068 /FK Sutjeska/, Drinčić Miloš JMB: 1402999211024, Šaranović Pavle JMB: 0801000250026 /FK Budućnost/, Rakočević Danilo JMB: 2909999211033 /FK Zabjelo/, Roganović Nemanja JMB: 1604001211028 /FK Poletarac/, Dragičević Pavle JMB: 2106001250019 /FK Anderba/, Perutović Blažo JMB: 0812983250011 /FK Lovćen/, Petrović – Njegoš Mihailo JMB: 1212989254996 /FK Bokelj/, Nikolić Bačo JMB: 1901986260014 /FK Mornar/, Radunović Ilija JMB: 0108993210035 /FK Jedinstvo/, Bošnjak Armin JMB: 2004994271965, Bulatović Miloš JMB: 1705989283070 /FK Jedinstvo/, Stevović Nikola JMB: 1110001211033 /FK Zabjelo/ po osnovu **člana 36/2**.

SPORAZUMNI RASKID UGOVORA

FK „Dečić“ – Tuzi i igrač Krnić Alija JMB: 0201998211005 su Sporazumno raskinuli Ugovor o profesionalnom igranju br: 182/16.

REGISTRACIJA IGRAČA

FK „Grafičar“ – Podgorica: Kuštrim Arifi JMB: 2804992934955 /FK Bratstvo/, Hot Nermin JMB: 2309999211044 /FK Mladost/ po osnovu **člana 36/2**.

FK „Dečić“ – Tuzi: Ljuljanović Damir JMB: 0209999211018 /FK Karioke/, Prenkočević Martin JMB: 1702999211036, Jovanović Anđelko JMB: 1811999211005, Mustagrudić Amel JMB: 1406003211029 /FK Budućnost/, Tatalović Srđan JMB: 3008996210024 /FK Jedinstvo/, Mijatović Milan JMB: 2607987290217 /FK Bokelj/ po osnovu **člana 36/2**.

FK „Iskra“ – Danilovgrad: Vujović Gligorije JMB: 2009999211016 /FK zabjelo/, Vujović Dejan JMB: 2904998211038 /FK Zabjelo/, po osnovu **člana 36/2**.

FK „Budućnost“ – Podgorica: Baltić Lazar JMB: 2703002250010, Vuković Marko JMB: 2107002211005 /FK Mladost/, Jašović Jovan JMB: 1109001211108, Tošković Boris JMB: 2401000211062 /FK Blue star/ po osnovu **člana 36/2**.

FK „Mladost“ – Podgorica: Šćepanović Nikola JMB: 2106003211037, Četković Ratko JMB: 2506003211019 /FK Budućnost/, Maraš Balša JMB: 1801000211016, Bušković Vidak JMB: 1810001211043 /FK Zabjelo/, Minić Aleksa JMB: 2605003211017 /FK Arso Milić/, Šćepanović Danilo JMB: 1712004211018 /FK Arena/, Petričević Andrej JMB: 2409004211033 /FK Arena/, Vuković Ilija JMB: 0508004211018 /FK Gorica/, Jovanović Filip JMB: 2206004211027 /FK Venom/, Hamzić Aldin JMB: 0910004211037 /FK Bernabeu/ po osnovu **člana 36/2**.

FK „Bratstvo“ – Ljajkovići: Bahović Asmir JMB: 0504999211028, Marović Vladimir JMB: 1803997211005 /FK Mladost/, Škrijelj Anes JMB: 1307997211075 /FK Iskra/, Todorović Lazar JMB: 1801999211034 /FK Blue star/, Asanović Elvis JMB: 1411000211013, Elezović Denis JMB: 2811999211025, Đuričković Matija JMB: 181098211005, Mujak Suad JMB: 1811999211056 /FK Ribnica/ po osnovu **člana 36/2**.

FK „Sutjeska“ – Nikšić: Noboru Nashimura broj pasoša TR2671615 /FK Bokelj/, Bakrač Andrija JMB: 2801995260018 /FK Čelik/, Petrušić Srđan JMB: 1108002260513, Mrvošević Luka JMB: 1506004260508, Baletić Veljko JMB: 1807004260524, Đukanović Aleksandar JMB: 0406002260502, Cupara Miloš JMB: 1705004260543, Pajović Igor JMB: 0106002260541, Milović Miloš JMB: 2202002260505, Vujačić Milić JMB: 1301003260511 /FK Anderba/, Pejanović Blagoje JMB: 2410000260526 /FK Karioke/, Roganović Andrija JMB: 2007004260505, Papović Nebojša JMB: 2402004260528 /FK Župa/ po osnovu **člana 36/2**.

UGOVOR O PROFESIONALNOM IGRANJU

FK „Iskra“ – Danilovgrad i igrač Nikolić Bačo JMB: 1901986260014 su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 10.06.2017.g.

SPORAZUM O DVOJNOJ REGISTRACIJI

FK „Dečić“ – Tuzi, FK „Grafičar“ – Podgorica i igrači Tatalović Srđan JMB: 3008996210024, Sekulović Nikola JMB: 2707997211034 su potpisali Sporazum o dvojnoj registraciji do 30.05.2017.g.

FK „Sutjeska“ – Nikšić, FK „Igalo“ – Igalo i igrač Vukićević Bojan JMB: 2905997260015 su potpisali Sporazum o dvojnoj registraciji do 01.06.2017.g.

Sjednica održana 02.08.2016. godine

REGISTRACIJA IGRAČA

FK „Mladost“ – Podgorica: Đukić Nikola JMB: 2205998270012 /FK Mornar/ po osnovu člana 36/2.

FK „Grafičar“ – Podgorica: Tatalović Srđan JMB: 3008996210024, Sekulović Nikola JMB: 2707997211034 po osnovu člana 36/10.

FK „Bratstvo“ – Ljajkovići: Knežević Stefan JMB: 0705997211085, Popović Miloš JMB: 0512996210015, Šišević Vojislav JMB: 2811997211001, Vukčević Stefan JMB: 1104997211034, Škrijelj Demir JMB: 1007997273018, Đukić Božidar JMB: 2509997211003, Pešukić Periša JMB: 0712997211006 po osnovu člana 36/10.

FK „Dečić“ – Tuzi: Toskić Idriz JMB: 121995212984 /Italija/ po osnovu člana 36/11.

FK „Kom“ – Podgorica: Radulović Miloš JMB: 1910992254998, Tomašević Jovan JMB: 1204999211036 /FK Mladost/, Rajković Rajko JMB:2910001211033 /FK Budućnost/ po osnovu člana 36/2.

UGOVOR O PROFESIONALNOM IGRANJU

FK „Dečić“ – Tuzi i igrač Mijatović Milan JMB: 2607987290217 su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 10.06.2017.g.

SPORAZUM O DVOJNOJ REGISTRACIJI

FK „Sutjeska“ – Nikšić, FK „Čelik“ – Nikšić i igrači Bakrač Andrija JMB:2801995260015, Vučić Mladen JMB: 2309996260036 su potpisali Sporazum o vojnoj registraciji do 20.06.2017.g.

**Komisija za registraciju, status i transfer igrača
Senad Padović, sr.**

FUDBALSKI SAVEZ JUŽNE REGIJE - KOTOR

Sjednica održana 01.08.2016. godine

REGISTRACIJA IGRAČA

“BOKELJ“ (Kotor): Kim Eunchong-br. pasoša M86491870, Lee Youngro-br. pasoša M07039682 (Južna Koreja), čl. 36/11.

“GRBALJ“ (Grbalj): Garuch Marcin Adam-br. pasoša EA6795584 (Poljska), čl. 36/11; Ilinčić R. Marko-jmb. 0611995250038 “Budućnost“ (Podgorica), Pribilović Lj. Petar-jmb. 1910001232010, Moračanin M. Stefan-jmb. 0509001250019, Radović S. Nikola-jmb. 1506001211050 “Mogren“ (Budva), Topčić A. Luka-jmb. 0408000211000 “Igalo“ (Igallo), čl. 36/2.

“LOVČEN“ (Cetinje): Vuković Ivan-jmb. 0902987290599 “Mladost“ (Podgorica), Gaši E. Kujtim-jmb. 2011998250020, Martinović S. Vasilije-jmb. 1205998250018 “Cetinje“ (Cetinje), čl. 36/2.

“SLOGA“ (Radovići): Grivić Đ. Luka-jmb. 0407995230014 “Arsenal“ (Tivat), čl. 36/2.

UGOVOR O PROFESIONALNOM IGRANJU

“BOKELJ“ (Kotor) i igrač Kim Eunchong-br. pasoša M86491870 zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 1 (jedne) godine, odnosno od 26.07.2016 god. do 26.06.2017 godine. Igrač Kim Eunchong registruje se u statusu profesionalac.

“BOKELJ“ (Kotor) i igrač Lee Youngro-br. pasoša M07039682 zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 1 (jedne) godine, odnosno od 26.07.2016 god. do 26.06.2017 godine. Igrač Lee Youngro registruje se u statusu profesionalac.

“GRBALJ“ (Grbalj) i igrač Garuch Marcin Adam-br. pasoša EA6795584 zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 1 (jedne) godine, odnosno od 04.07.2016 god. do 01.06.2017 godine. Igrač Garuch Marcin Adam registruje se u statusu profesionalac.

“GRBALJ“ (Grbalj) i igrač Ilinčić R. Marko-jmb. 0611995250038 zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, odnosno od 11.06.2016 god. do 01.01.2018 godine. Igrač Ilinčić R. Marko registruje se u statusu profesionalac.

“GRBALJ“ (Grbalj) i igrač Zorica M. Milan-br. pasoša 008265778 zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 1 (jedne) godine, odnosno od 11.07.2016 god. do 11.07.2017 godine.

“GRBALJ“ (Grbalj) i igrač Dragičević M. Zdravko-jmb. 1706986210338 zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 1 (jedne) godine, odnosno od 11.07.2016 god. do 11.07.2017 godine.

ANEKS UGOVORA

“GRBALJ“ (Grbalj) i igrač Nikolić Ž. Marko-br. pasoša 008799204 zaključili su aneks Ugovora o profesionalnom igranju br.08/02.

RASKID UGOVORA

“GRBALJ“ (Grbalj) i igrač Vukčević D. Saša-jmb. 0104994210017 raskinuli su Stipendijski ugovor o igranju broj 30/02, sporazumno.

SPORAZUM O USTUPANJU IGRAČA

“LOVČEN“ (Cetinje), “KOM“ (Podgorica) i igrač Milošević Ž. Stefan-jmb. 2306996210021zaključili su Sporazum o ustupanju igrača do ljetnjeg prelaznog roka 2017 godine.

BRISANJE IZ REGISTRA

Brišu se: Nikolić R. Bačo-jmb. 1901986260014, Masoničić Lj. Dragan-jmb. 0111988220023, Obradović M. Nemanja-jmb. 0106001220503, Miyata Daisuke-br. pasoša TK8904565 “Mornar“ (Bar), Đenić Z. Dejan-br. pasoša 006830671 “Bkelj“ (Kotor), Butorović R. Ivan-jmb. 2311992260028, Perutović M. Blažo-jmb. 0812983250011, Petrić N. Bojan-br. pasoša A2094185, Todorović O. Luka-jmb. 2101986210014 “Lovćen“ (Cetinje), Radusinović B. Vojislav-jmb. 1302998211077 “Petrovac (Petrovac), Vukašinović M. Uroš-jmb. 2401998230014 “Igalo“ (Igalo), Obradović I. Ines-jmb. 2303998235030 ŽFK “Obilić“ (Herceg Novi), jer prelaze na drugu teritoriju.

**Komisija za registraciju, status i transfer igrača
Dragan Peraš, sr.**

FUDBALSKI SAVEZ SJEVERNE REGIJE - BERANE

Sjednica održana 30.07.2016. godine

REGISTRACIJA IGRAČA

FK "JEDINSTVO" /Bijelo Polje/: Obradović Nemanja, jmb. 0106001220503, Masoničić Dragan, jmb. 0111988220023 "Mornar" /Bar/, Lalošević Lazar, jmb. 0705995220028, "Radnički" /Berane/, Lukač Dino, jmb. 0507002282981, Džogović Damir, jmb. 0208002282992, Kovačević Lazar, jmb. 2704002283004, Rakonjac Obren, jmb. 2109002282991, Batilović Denis, jmb. 2606001282983 "Omladinac" /Bijelo Polje/, Zejak Luka, jmb. 0504003283001, Mrdak Aleksandar, jmb. 2907003283006, Konatar Milan, jmb. 2204003283005, Nedić Mihailo, jmb. 2212003283008, Nedović Saša, jmb. 2701003283009, Drpljanin Emir, jmb. 2007003282998, Korać Bogdan, jmb. 2007003282971, Femić Filip, jmb. 2502003283006, Omerović Samed, jmb. 2610003283003 "Sjeverna Zvijezda" /Bijelo Polje/, **čl. 36/2.**

FK "IBAR" /Rožaje/: Kalač Ermin, jmb. 0801988272038, **čl. 36/1;** Hot Mirza, jmb. 0608999273015, "Jedinstvo" /Bijelo Polje/, **čl. 36/2.**

FK "BERANE" /Berane/: Laban Saša, jmb. 0106994271981, "Polimlje" /Murino/, **čl. 36/2;** Bahović Aldin, jmb. 0105997280012, "Jedinstvo" /Bijelo Polje/ **čl. 36/10.**

FK "RADNIČKI" /Berane/: Vukičević Dragoslav, jmb. 1203990270025, Ščekić Miloš, jmb. 2504001271976, "Berane", Pešić Jovan, jmb. 2611001272000, Popović Aleksa, jmb. 1410000270013 "Berane *84" /Berane/, **čl. 36/2.**

FK "BRSKOVO" /Mojkovac/: Fuštić Stefan, jmb. 2409997283026, "Ibar" /Rožaje/, Poljak Alen, jmb. 0609993280016 "Polimlje" /Murino/, **čl. 36/2;** Muzurović Adis, jmb. 2504997280038 "Jedinstvo" /Bijelo Polje/, **čl. 36/10.**

FK "PLJEVLJA" /Pljevlja/: Agović Aldin, jmb. 2110993272024, "Ibar" /Rožaje/, **čl. 36/2.**

FK "KOMOVI" /Andrijevica/: Adžić Nikola, jmb. 1204999270016 "Radnički" /Berane/, **čl. 36/2;** Rmuš Milun, jmb. 2510997270024, Unković Miloš, jmb. 0210998270027, Marinković Aleksa, jmb. 1511999270024, Đurišić Marko, jmb. 2805996270047, "Berane" /Berane/, **čl. 36/10.**

FK "NAPREDAK" /Berane/: Bubanja Milovan, jmb. 3006997270028 "Berane" /Berane/, **čl. 36/2.** Prašćević Radovan, jmb. 2612998270025, Kasumović Jasmin, jmb. 0501998270021, Đukić Nebojša, jmb. 0909998270012, Jašarović Elsan, jmb. 1507999270019, Guberinić Vasilije, jmb. 2910999270011, Balević Miloje, jmb. 1011999270013, Mećikukić Amer, jmb. 0811998272007, Bulatović Luka, jmb. 1610998270010 "Berane" /Berane/, **čl. 36/10.**

OFK "BERANE" /Berane/: Lazović Tihomir, jmb. 1805002271984, "Berane" /Berane/, **čl. 36/2.**

SPORAZUM O USTUPANJU IGRAČA

FK "BERANE" iz Berana, FK "KOM" iz Podgorice i igrač Nishikawa Shodai, Br.pasoša MU1874068, su potpisali sporazum o ustupanju igrača br. 28/16 na 6 (šest) mjeseci, odnosno do početka zimskog prelaznog roka 2017.godine.

SPORAZUM O DVOJNOJ REGISTRACIJI

"BERANE" /Berane/, "KOMOVI" /Andrijevića/ i igrač Rmuš Milun, jmb. 2510997270024, su sklopili sporazum o dvojnoj registraciji, do ljetnjeg prelaznog roka 2017 godine.

"BERANE" /Berane/, "KOMOVI" /Andrijevića/ i igrač Unković Miloš, jmb. 0210998270027, su sklopili sporazum o dvojnoj registraciji, do ljetnjeg prelaznog roka 2017 godine.

"BERANE" /Berane/, "KOMOVI" /Andrijevića/ i igrač Marinković Aleksa, jmb. 1511999270024, su sklopili sporazum o dvojnoj registraciji, do ljetnjeg prelaznog roka 2017 godine.

"BERANE" /Berane/, "KOMOVI" /Andrijevića/ i igrač Đurišić Marko, jmb. 2805996270047, su sklopili sporazum o dvojnoj registraciji, do ljetnjeg prelaznog roka 2017 godine.

"BERANE" /Berane/, "NAPREDAK" /Berane/ i igrač Praščević Radovan, jmb. 2612998270025, su sklopili sporazum o dvojnoj registraciji, do ljetnjeg prelaznog roka 2017 godine.

"BERANE" /Berane/, "NAPREDAK" /Berane/ i igrač Kasumović Jasmin, jmb. 0501998270021, su sklopili sporazum o dvojnoj registraciji, do ljetnjeg prelaznog roka 2017 godine.

"BERANE" /Berane/, "NAPREDAK" /Berane/ i igrač Đukić Nebojša, jmb. 0909998270012, su sklopili sporazum o dvojnoj registraciji, do ljetnjeg prelaznog roka 2017 godine.

"BERANE" /Berane/, "NAPREDAK" /Berane/ i igrač Jašarović Elsan, jmb. 1507999270019, su sklopili sporazum o dvojnoj registraciji, do ljetnjeg prelaznog roka 2017 godine.

"BERANE" /Berane/, "NAPREDAK" /Berane/ i igrač Guberinić Vasilije, jmb. 2910999270011, su sklopili sporazum o dvojnoj registraciji, do ljetnjeg prelaznog roka 2017 godine.

"BERANE" /Berane/, "NAPREDAK" /Berane/ i igrač Balević Miloje, jmb. 1011999270013, su sklopili sporazum o dvojnoj registraciji, do ljetnjeg prelaznog roka 2017 godine.

"BERANE" /Berane/, "NAPREDAK" /Berane/ i igrač Mećikukić Amer, jmb. 0811998272007, su sklopili sporazum o dvojnoj registraciji, do ljetnjeg prelaznog roka 2017 godine.

"BERANE" /Berane/, "NAPREDAK" /Berane/ i igrač Bulatović Luka, jmb. 1610998270010, su sklopili sporazum o dvojnoj registraciji, do ljetnjeg prelaznog roka 2017 godine.

"JEDINSTVO" /Bijelo Polje/, "BERANE" /Berane/ i igrač Bahović Aldin, jmb. 0105997280012, su sklopili sporazum o dvojnoj registraciji, do ljetnjeg prelaznog roka 2017 godine.

"JEDINSTVO" /Bijelo Polje/, "BRSKOVO" /Mojkovač/ i igrač Muzurović Adis, jmb. 2504997280038, su sklopili sporazum o dvojnoj registraciji, do ljetnjeg prelaznog roka 2017 godine.

BRISANJE IZ REGISTRA

Brišu se: Božović Draško, jmb. 3006988212988, "Rudar" /Pljevlja/, Radunović Ilija, jmb. 3006988212988, Bulatović Miloš, jmb. 1705989283070, Bošnjak Armin, jmb. 2004994271965 "Jedinstvo" /Bijelo Polje/, Yasuoka Takuto, br. pasoša MT1655478, Yamamoto Hiroaki, br. pasoša MT1871151 "Ibar" /Rožaje/, Božović Stefan, jmb. 1403001282973 "Omladinac" /Bijelo Polje/, jer prelaze na drugu teritoriju.

Sjednica održana 31.07.2016. godine

REGISTRACIJA IGRAČA

FK "JEZERO" /Plav/: Eguchi Takatoshi, br. pasoša TR5185196, Ozaki Hideto, br. pasoša TR4645675 "Berane" /Berane/, čl. 36/9; Hadžajlić Denis, jmb. 1302996280020, Rakonjac Luka, jmb. 1707997280016 "Jedinstvo" /Bijelo Polje/ čl. 36/10.

FK "BERANE" /Berane/: Guberinić Matija, jmb. 2006001271984, Lekić Nikola, jmb. 2511001272006, Šunjević Nemanja, jmb. 2806001271980, Stojanović Lazar, jmb. 1707001271997, Rmuš Bogdan, jmb. 2402001271995, Pešić Sava, jmb. 0212001272001, "OFK Berane" /Berane/, Šekularac Vučeta, jmb. 0705000270044, Mihajlović Nikola, jmb. 1303000270012, Marsenić Dušan, jmb. 3005000270019, "Radnički" /Berane/, čl. 36/2.

FK "KOMOVI" /Andrijevića/: Milićević Aleksandar, jmb. 1307000270026, Redžić Nusret, jmb. 2111997270022, Gutić Elmedin, jmb. 1006998272019, Musić Meril, jmb. 0301995272997 "Jezero" /Plav/, čl. 36/10.

OFK "BORAC" /Bijelo Polje/: Durović Mirmel, jmb. 0510993280176, Ljuca Admir, jmb. 1101997280010, Ečo Edis, jmb. 0306000283004, Ečo Mirza, jmb. 0603997270017, Mekić Demir, jmb. 2311995280011, Ramović Alden, jmb. 2810993280029, Ljuca Dino, jmb. 2309998280026 "Fair Play" /Bijelo Polje/, čl. 36/2.

SPORAZUM O USTUPANJU IGRAČA

FK "BERANE" iz Berana, FK "JEZERO" iz Plava i igrač Eguchi Takatoshi, Br.pasoša TR5185196, su potpisali sporazum o ustupanju igrača br. 137/16 na 6 (šest) mjeseci, odnosno do početka zimskog prelaznog roka 2017.godine.

FK "BERANE" iz Berana, FK "JEZERO" iz Plava i igrač Ozaki Hideto, br. pasoša TR4645675, su potpisali sporazum o ustupanju igrača br. 138/16 na 6 (šest) mjeseci, odnosno do početka zimskog prelaznog roka 2017.godine.

SPORAZUM O DVOJNOJ REGISTRACIJI

"JEDINSTVO" /Bijelo Polje/, "JEZERO" /Plav/ i igrač Hadžajlić Denis, jmb. 1302996280020, su sklopili sporazum o dvojnoj registraciji, do ljetnjeg prelaznog roka 2017 godine.

"JEDINSTVO" /Bijelo Polje/, "JEZERO" /Plav/ i igrač Rakonjac Luka, jmb. 1707997280016, su sklopili sporazum o dvojnoj registraciji, do ljetnjeg prelaznog roka 2017 godine.

"JEZERO" /Plav/, "KOMOVI" /Andrijevića/ i igrač Milićević Aleksandar, jmb. 1307000270026, su sklopili sporazum o dvojnoj registraciji, do ljetnjeg prelaznog roka 2017 godine.

"JEZERO" /Plav/, "KOMOVI" /Andrijevića/ i igrač Redžić Nusret, jmb. 2111997270022, su sklopili sporazum o dvojnoj registraciji, do ljetnjeg prelaznog roka 2017 godine.

"JEZERO" /Plav/, "KOMOVI" /Andrijevića/ i igrač Gutić Elmedin, jmb. 1006998272019, su sklopili sporazum o dvojnoj registraciji, do ljetnjeg prelaznog roka 2017 godine.

"JEZERO" /Plav/, "KOMOVI" /Andrijevića/ i igrač Musić Meril, jmb. 0301995272997, su sklopili sporazum o dvojnoj registraciji, do ljetnjeg prelaznog roka 2017 godine.

Sjednica održana 31.07.2016. godine

REGISTRACIJA IGRAČA

FK "BERANE" /Berane/: Vojvodić Đorđe, jmb. 3105986220019 "Ibar" /Rožaje/, čl. 36/2; Takemoto Akito, Br. pasoša TR428417 /Španija/, čl. 36/11; Golubović Milija, jmb. 2504996290013, "Rudar" /Pljevlja/, čl. 36/10.

FK "JEZERO" /Plav/: Lalošević Lazar, jmb. 0705995220028 "Jedinstvo" /Bijelo Polje/ čl. 36/10.

FK "RADNIČKI" /Berane/: Jevrić Nemanja, jmb. 3005997782812, Yevgen Radionov, br. pasoša ER757044, "Dečić" /Tuzi/, čl. 36/9; Vukmarković Nino, jmb. 1712994220016, "Mornar" /Bar/, čl. 36/2.

FK "IBAR" /Rožaje/: Ezaki Takeo, br.pasoša TR5581107, "Berane" /Berane/, čl. 36/9; Ćipranić Filip, jmb. 2608995260013, Šćepanović Srđan, jmb. 2010994214996 "Igalo" /Igal/, Kajević Demir, jmb. 2004989272031 "Petrovac" /Petrovac/ čl. 36/2.

FK "BRSKOVO" /Mojkovac/: Nikočević Edin, jmb. 0905994914742, "Cetinje" /Cetinje/, Matić Nenad, jmb. 2009991213001 "Igalo" /Igal/, čl. 36/2.

FK "PLJEVLJA" /Pljevlja/: Čukić Srđan, jmb. 2101996934916 "Napredak" /Berane/ čl. 36/2.

FK "GUSINJE" /Gusinje/: Cakaj Atdhetar, jmb. 1110994954370 "Jezero" /Plav/, čl. 36/2.

FK "PETNJICA" /Petnjica/: Đeković Lazar, jmb. 0505996270038, Bečić Eldin, jmb. 0503996270035, Golubović Danilo, jmb. 2806997270020, Pešić Petar, jmb. 2710996270011 "Berane" /Berane/, čl. 36/10.

FK "KOMOVI" /Andrijevica/: Ralević Petar, jmb. 2805999270013 "Berane" /Berane/, čl. 36/2.

FK "BREZNICA" /Pljevlja/: Bujišić Nikola, jmb. 0810004292997 "Rudar" /Pljevlja/, čl. 36/2.

UGOVOR O PROFESIONALNOM IGRANJU

FK "BERANE" /Berane/ i igrač Takemoto Akito, Br.pasoša TR428417, su potpisali ugovor o profesionalnom igranju br. 120/16, kod FSCG 42/16 na 1 (jednu) godinu, odnosno do početka ljetnjeg prelaznog roka 2017.godine.

SPORAZUM O USTUPANJU IGRAČA

FK "BERANE" iz Berana, FK "IBAR" iz Rožaja i igrač Ezaki Takeo, br.pasoša TR5581107, su potpisali sporazum o ustupanju igrača br. 165/16 na 12 (dvanaest) mjeseci, odnosno do početka ljetnjeg prelaznog roka 2017.godine.

SPORAZUM O DVOJNOJ REGISTRACIJI

"RUDAR" /Pljevlja/, "BERANE" /Berane/ i igrač Golubović Milija, jmb. 2504996290013, su sklopili sporazum o dvojnoj registraciji, do ljetnjeg prelaznog roka 2017 godine.

"JEDINSTVO" /Bijelo Polje/, "JEZERO" /Plav/ i igrač Lalošević Lazar, jmb. 0705995220028, su sklopili sporazum o dvojnoj registraciji, do ljetnjeg prelaznog roka 2017 godine.

"BERANE" /Berane/, "PETNJICA" /Petnjica/ i igrač Đeković Lazar, jmb. 0505996270038, su sklopili sporazum o dvojnoj registraciji, do ljetnjeg prelaznog roka 2017 godine.

"BERANE" /Berane/, "PETNJICA" /Petnjica/ i igrač Bečić Eldin, jmb. 0503996270035, su sklopili sporazum o dvojnoj registraciji, do ljetnjeg prelaznog roka 2017 godine.

"BERANE" /Berane/, "PETNJICA" /Petnjica/ i igrač Golubović Danilo, jmb. 2806997270020, su sklopili sporazum o dvojnoj registraciji, do ljetnjeg prelaznog roka 2017 godine.

"BERANE" /Berane/, "PETNJICA" /Petnjica/ i igrač Pešić Petar, jmb. 2710996270011 , su sklopili sporazum o dvojnoj registraciji, do ljetnjeg prelaznog roka 2017 godine.

BRISANJE IZ REGISTRA

Brišu se: Marić Ivan, jmb. 0308994782821, Tatalović Srđan, jmb. 3008996210024 "Jedinstvo" /Bijelo Polje/, jer prelaze na drugu teritoriju.

**Komisija za registraciju, status i transfer igrača
Vasko Dragović, sr.**